

Cossí se mesurava lo temps amb una clepsidra ?

LO CEL E LA TERRA



Abans d'estudiar Los documents...

■ Aquesta terralha cuadra traçada era utilitzada al segle 5 abans J.-C. a Atenes, dins los tribunals: aital, totes los oradors avíen lo mateix temps de paraula. Cossí se'n servissián?

2

Qu'es una clepsidra ?

DEFINICIÓ



■ un relòtge d'aiga plan vièlh

Aquel relòtge d'aiga es lo d'un faraó egipci que vivia cap a 1 400 ans abans J.-C. La terralha es traçada dins lo fons e l'aiga s'escola per aquell trauc. Dedins, de regas de graduacions permeten de legir l'ora.



■ Compara lo funcionament d'aquesta clepsidra amb lo d'un sablier.

■ Cèrca lo mot clepsidra dins lo diccionari.



Activitat:

Document 2 :

• Explica cossí funcionarien aquelles clepsidras. Compara-les.

• Perquè les marques de graduacion son espaciades regularment sus una e pas sus l'altra?



Mots importants

- Perquè lo relòtge egipci « pot donar l'ora » e non pas la clepsidra grècia?
- Fai un relòtge d'alga e gradua-lo. De què as besonh?
- Las clepsidras de la clasa donan totas lo mateix resultat quand las utilitzam per mesurar la meteissa durada?

Podem mesurar lo temps en nos referint-nos a un escollament d'aiga. Dins un relòtge d'aiga, quand lo nivel de l'aiga baixa dins la serva, l'aiga s'escola pas tan vist e las marques de graduacion son pus sarrades.

La graduacion d'una clepsidra depend de la talla del trauc e del nivèl d'aiga de partida dins la sèrva. Una clepsidra permet de mesurar una durada, o de donar l'ora se l'instant ont comença de funcionar es coneugut.

FASSEM LO PUNT